

t58_lukasi_1 (TMZ-
gusCwVhshABG68AbyxUa3i4XaTmxjAuE)

October 27, 2020

Let $m1_qc_lang1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m2_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_qc_lang1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_cqc_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k8_cqc_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_cqc_the1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_qc_lang2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k3_cqc_lang X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow ((v2_cqc_the1 X2 X0) \Rightarrow (r3_cqc_the1 X0 X1 X2)))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (k3_cqc_lang X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \Rightarrow (((r3_cqc_the1 X0 X1 X2) \wedge (r3_cqc_the1 X0 X1 X3)) \Rightarrow (r3_cqc_the1 X0 X1 X3)))))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((\neg v1_xboole_0 X1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2_subset_1 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1_subset_1 X2 X1)) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0) \wedge ((m1_subset_1 X1 (k3_cqc_lang X0)) \wedge (m1_subset_1 X2 (k3_cqc_lang X0)))) \Rightarrow (k8_cqc_lang X0 X1 X2 = k2_qc_lang2 X0 X1 X2) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k3_cqc_lang X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.\forall X3.((m1_qc_lang1 X0)\wedge \\ & ((m1_subset_1 X1 (k3_cqc_lang X0))\wedge((m1_subset_1 X2 (k3_cqc_lang \\ & X0))\wedge(m1_subset_1 X3 (k3_cqc_lang X0))))\Rightarrow(v2_cqc_the1 (k2_qc_lang2 \\ & X0 (k8_cqc_lang X0 X1 X2) (k8_cqc_lang X0 (k8_cqc_lang X0 X2 X3) (\\ & k8_cqc_lang X0 X1 X3))) X0) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0)\Rightarrow(\neg v1_xboole_0 (k9_qc_lang1 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.\forall X1.\forall X2.((m1_qc_lang1 X0)\wedge((m1_subset_1 \\ & X1 (k3_cqc_lang X0))\wedge(m1_subset_1 X2 (k3_cqc_lang X0))))\Rightarrow(m2_subset_1 \\ & (k8_cqc_lang X0 X1 X2) (k9_qc_lang1 X0) (k3_cqc_lang X0)) \end{aligned} \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_qc_lang1 X0)\Rightarrow(m1_subset_1 (k3_cqc_lang X0) (k1_zfmisc_1 (k9_qc_lang1 X0))) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0.(m1_qc_lang1 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m2_subset_1 X1 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0))\Rightarrow(\forall X2.(m2_subset_1 X2 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0))\Rightarrow(\forall X3.(m2_subset_1 X3 (k9_qc_lang1 \\ & X0) (k3_cqc_lang X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1_subset_1 X4 (k1_zfmisc_1 \\ & (k3_cqc_lang X0))\Rightarrow((r3_cqc_the1 X0 X4 (k8_cqc_lang X0 X1 X2))\Rightarrow \\ & (r3_cqc_the1 X0 X4 (k8_cqc_lang X0 (k8_cqc_lang X0 X2 X3) (k8_cqc_lang \\ & X0 X1 X3)))))))))) \end{aligned}$$